



## HENA NA ƆWƆ HOKWAN?

ƆwƆn a wonni sika pii a woye:

- ApimfoƆ ne mbofra/nkokoaa;
- Mbofra a Ɔmo edi mfi 1-18
- AwofooƆ ne ahwefoƆ ema mbofra; anaa
- MpanyinfoƆ a Ɔmo edi mfi 19-64, a Ɔmo emfaa yefunu na Ɔmo entumi nya Medicare.

NY State of Health di Ɔman mmara ahorow so, na enye nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, Ɔman a ofi, ne som, ne bobea, mfe a wadi, se aware anaa onwaree, se woakye no pen, nipaduum yebea ahorow, sraadi a wadi pen, afie ayayade ho.ne/anaa ye a woye bi tua ka.

# Medicaid a WƆabƆ no Mua

## DEEN NA EHWE SO?

- Ayaresabea ayarefoƆ ayaresa dwumadie
- Ayaresabea dwumadie ahorow
- Ye hwehwe mbofra a Ɔmo ndii bro mfi aduonu baako(21) so mogya mu na ye sa Ɔmo yaree wo Child/Teen Health Program (bofra/Mmabun Ayaresa Nhyehye).
- Nduro, akadee, ayaresa ho neema na neema bi te se wheelchairs ne nkekaho.
- Lab ne nipadua mu mfonintwa dwumadie
- BanƆ mu ayaresa ne ese ho banƆ ne ayaresa a adokotafooƆ no de ma.
- Ayaresa ewo ayaresa fi
- Ayarehwe enam apuomudin ndwumakuo so ne wo apuomudinwe
- Ayarehwe wo ayaresabea a wohwe adwenemhaw (ma won a wonni mfe 21 anaa won a woadi mfe 65 ne akyiri), adwenemyare ho ayaresabea, ne beae a eboa won a woƆ anyin mu demdi
- Awo mu kyekyemu nhyehyeye
- Akwantuo de ko ayaresa nhyiaye, a amansan lori ka ho.
- Lori a se wo pe ntem a ako ayaresabea ho a ede wo be ko
- Neema a ebe ma wo egyptai tawanom te se gum ne patches

Nhyehyeye no bi wo ho a, entumi enka ho enam wo mfe a wadi, anaa wo sikasem, anaa wo abusuasem anaa wo tenabea nsem. Nhyehyeye no bi betumi awo sikatua kakraa. Wo ntua sika biara gye se sika kakraa bi ema nduro to ho dwumadie.

## FRE YEN WO:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220 | health.ny.gov/medicaid

# Μέγε δέν αhu σε me sikasem ma me kwan wə Medicaid ase?

Νεε y'atwerə wə aseε ha yi betumi akyire wo sika a wo be nya ne senea wo nsa betumi aka Medicaid\*  
Wo sikasem begyina abusuafəo dodoə a əmo te wo nkyen wo fie.

2025 Afi mu Sikasem				
Nipa dodoə a εwə fie hə	Ɔwofo/Ɔhwεfo <i>anaa</i> Awarefo a Wonni Ba <i>anaa</i> Mma a wəadi fi mfe 19 kosi 20 a wənnεte wən awofo nkyen	Mma Mfe 1 kosi 18	Mpanyinfoə a əmo edi mfe 19 & 20 a əmo ne wən awofo na εte	Apemfo, Nkokoaa a wonnii afe 1, <i>anaa</i> Ankoroankoro a Wəwə Hokwan wə Family Planning ase
	Ɔha mu nkyemu Ɔha aduəsa awətwi(138%) εma FPL	Ɔha mu nkyemu Ɔha aduənum anan(154%) εma FPL	155% εma FPL	223% εma FPL
1	\$20,783	\$23,193	\$23,343	\$33,584
2	\$28,208	\$31,478	\$31,682	\$45,582
3	\$35,632	\$39,763	\$40,021	\$57,579
4	\$43,056	\$48,048	\$48,360	\$69,576
5	\$50,481	\$56,334	\$56,699	\$81,574
6	\$57,905	\$64,619	\$65,038	\$93,571
7	\$65,330	\$72,904	\$73,377	\$105,569
8	\$72,754	\$81,189	\$81,716	\$117,566
9	\$80,178	\$89,474	\$90,055	\$129,563
10	\$87,603	\$97,760	\$98,394	\$141,561
<b>Nnipa Foforo</b>	<b>\$7,425</b>	<b>\$8,286</b>	<b>\$8,339</b>	<b>\$11,998</b>

\*Egyina 2025 Aban Ohia Gyinabea ahyehye (Federal Poverty Levels (FPL)) so. Yebetumi egyina EPL nsakrae aye nsakrae wə Akatua Gyinabea no afe biara.

## Medicaid no boə ye sən?

**Bosome Sikatua:** Medicaid dwumadie no nni bosome sika tua biara.

**Εka no Kyε:** Εto da a, wo ebe hia σεε wo tua sika kakraa wə Medicaid dwumadie no mu, nanso εto da a, wontua hwee Sika dodoə a wo betumi aseε wo Medicaid no ase wə afi baako mu no bεye te σεε dollar \$200.

Se wo pε nsembisa a amanfoə taa bisa ne Moaye a εfa Medicaid ho a, ko: [health.ny.gov/medicaid](https://health.ny.gov/medicaid)